

ODGOVORI NA PRIMJEDBE I PREDLOGE SA JAVNE RASPRAVE NA

NACRT LSL ZA mHE LJESTANICA I IZVJEŠTAJA O STRATEŠKOJ PROCJENI UTICAJA LSL NA ŽIVOTNU SREDINU

Jun 2018.

ODGOVORI NA PRIMJEDBE AGENCIJE ZA ZAŠTITU PRIRODE I ŽIVOTNE SREDINE

PRIMJEDBA		ODGOVOR
1	<p>Nakon pregleda predmetnog Izvjestaja o strateskoj procjeru uticaja na zivotnu sredinu, moze se konstatovati, da isti nije usaglasen sa Zakonom o strateskoj procjeni i ne sadrzi sve elemente , podatke koji su neophodni za zadovoljavanje kriterijuma za ocjenu Izvjestaja propisanih članom 21 pomenutog Zakona. Prije svega napomnjeno da shodno članu 15 pomenutog Zakona, predmetni Izvjestaj treba da sadrzi rezime svih podataka, nalaza i preporuka dobijenih Izvjestajem, te ga u skladu sa istim treba dopuniti.</p>	<p>Prihvata se primjedba- Izvještaj će biti dopunjena.</p>
	<p>U dijelu Izvjestaja koji se odnosi na opis planskog dokumenta, obradivac kao osnovni cilj izrade predmetnog planskog dokumenta navodi definiranje i podsticanje upotrebe obnovljivih izvora energije, prvenstveno hidropotencijala gdje je prostorno prihvatljivo. U skladu sa tim, Izvjestaj se dalje u potpunosti bazira na izbor rjesenja kojim ce se definisati uslovi izgradnje i urbanistica regulacija mHE na rijeci Lještanici, te shodno tome razmatranju procjene uticaja izgradnje predmetne hidrolektrane na prostor obuhvata plana. Međutim uzimajući u obzir da se istim dijelom Izvjestaja kao planirana namjena prostora na površinama ostale infrastrukture ovim planskim dokumentom ostavlja mogucnost realizacije ostaje nejasno zasto se Izvjestajem ne bavi i procjenom rrogucih uticaja navedenih objekata na prostor obuhvata plana.</p>	<p>Daje se tumačenje- Pravilnikom o bližem sadržaju i formi planskih dokumentata date su namjene površina. U ovom planskom dokumentu data je namjena IOE što podrazumijeva po ovom Pravilniku objekte elektroenergetske infrastrukture, (objekti za proizvodnju električne energije HE , MHE,TE, solarne i vjetroelektrane, trafostanice svih nivoa transformacije, nadzemni i podzemni, dalekovodi i niskonaponska mreza, sve navedeno je iz ovog pravilnika, s tim da se LSL radi samo za mHE pa je iz tog razloga obrađen uticaj samo tog postrojenja.</p>
	<p>Istim djelom Izvjestaja obradivac daje osnovne tehnicke karakteristike mHE „Lještanice“ gdje se pored ostalog navodi minimalni bioloski protok od $Q_{5=0} = 132 \text{ m}^3/\text{s}$, dok se u djelu analize hidroloških podataka navodi da je minimalni godišnji proticaj $Q_{\min} = 0,08 \text{ m}^3/\text{s}$, sto upucuje na nelogičnosti. Naime, nejasno je kako minimalni godišnji proticaj rijeke može biti manji od min prihvatljivog godišnjeg protoka, koji je kao zakonska i strucna osnova neophodan za funkcionisanje rijeke kao ekosistema nakon realizacije projekta mHe.</p>	<p>Daje se tumačenje- EPP (ekološki prihvatljiv proticaj površinskih voda) po pravilniku Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, koji je korišćen prilikom računanja EPP-a što je i zakonska obaveza a sve na osnovu hidrološke studije i krive trajanja dobijene višegodišnjim mjeranjem na pomenutoj rijeci Lještanici daje rezultat $Q_{EPP} = 132 \text{ l/s}$. To znači da je zakonska obaveza investitora da za vrijeme eksploatacije predviđenog objekta (vrijeme kad mHE radi) obezbijedi 132 l/s u koritu vodotoka ispod vodozahvata. Sprovedenom hidrološkom studijom pokazuje se da rijeka Lještanica u određenom vremenskom periodu tokom godine (kraj ljeta i početak jeseni) ima svoj prirodni minimum 80 l/s. Kao što smo gore naveli investitor je dužan da obezbijedi 132 l/s + Q_{teh} (tehnički minimum turbine) koji je 100 l/s. Što znači da za sve vrijednosti protoka vode na mjestu vodozahvata manje od 232 l/s mHE neće raditi. Normalno je da usled izdašnosti izvora kada vrijednost njegovog protoka vode iznosi 80 l/s takođe mHE neće raditi, i ukupna količina vode će oticati niz korito.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Obaveza Investitora prilikom rada MHE je ekološki prihvatljiv proticaj površinskih voda odnosno $QEPP = 132 \text{ l/s}$ <input type="checkbox"/> Obaveza Investitora da obezbijedi $QEPP = 132 \text{ l/s}$ prestaje kada mHE ne radi, gdje ukupan protok sa izvora ide u korito rijeke Lještanice, a kao što se pokazalo I Hidrološkom studijom on dolazi I do 80 l/s. Vremenski period u padu izdašnosti izvora do njenog biološkog minimum od 80 l/s i vrijeme perioda povećanja izdašnosti izvora na $QEPP = 132 \text{ l/s} + Q_{\text{teh}} = 100 \text{ l/s} = 232 \text{ QEPP} = 232 \text{ l/s}$, pri kom Investitor ne može vršiti eksploataciju vodnog

		<p>potencijala. Zavisno od godine i izdašnosti izvora taj period može potrajati od 1 do 3 mjeseca.</p>
	<p>Takođe, analizom dijela Izvjestaja kojim se daje opis postojeceg stanja prostora obuhvata predmetnog plana, konstatujemo da pored iscrpnog opisa postojeceg stanja vecine segmenata životne sredine, ne daju se konkretni podaci sa samog područja obuhvata plana. Naime, pomenutim dijelom Izvjestaja obracivac daje podatke koji se odnose na sire područje obuhvata plana. Imajući u vidu planiranu namjenu prostora, koja nesumnjivo može iznatižiti negativan uticaj na prostor obuhvata, misljenja smo da je neophodno Izvjestajem dati konkretniji opis postojeceg stanja segmenata životne sredine sa posebnim osvrtnom na hidrološke karakteristike predmetnog vodotoka, kao i stanje brodiverziteta (flora i fauna prostora obuhvata). Ukoliko nema navedenih podataka, smatramo da je izvjestajem potrebno definisati preporuku izrade dodatnih istraživanja sa ciljem dobijanja neophodnih podataka.</p>	<p>Daje se tumačenje. SPU će definisati preporuku izrade dodatnih istraživanja sa ciljem dobijanja neophodnih podataka, koji će se implementirati u daljoj tehničkoj dokumentaciji. Kako je instalisana snaga previđenog postrojenja veća od 1 MW u daljoj izradi dokumentacije Investitor je dužan da izradi elaborate o procjeni uticaja na životnu sredinu gdje će biti detaljnije obrađeni detalji vezani za biodiverzitet.</p>
	<p>Imajući u vidu navedeno, takođe smatramo da dio izvjestaja koji se odnosi na identifikaciju područja koja mogu biti izložena riziku tokom realizacije plana, nije usaglasen sa Zakonom, kojim jasno treba identifikovati područja koja mogu biti izložena riziku tokom realizacije planiranih aktivnosti kao i karakteristike istih. Navedeno je znacajno, uzimajući u obzir adekvatne konstatacije obradivaca dace realizacija planirane mHE imati potencijalni rizik na prostor obuhvata plana i neposredno okruženje usled povecanog pritiska na prirodne resurse; biodiverzitet, pejzaz, zemljiste, vode - podzemne i površinske i povecani nivo buke. U prilog navedenom ide i cinjenica, da se Izvjestajem, u dijelu procjene uticaja realizacije plana na zasticene i ugrozene vrste, njihova stanista i ekološki osjetljiva područja, isti ocjenjuje kao negativan, obzirom da se prostor obuhvata predmetnog plana nalazi neposredno uz vrijedno područje (kanjon rijeke Stožernice) planirano za zastitu. S tim u vezi, smatramo da je dopuna Izvjestaja gore navedenim podacima o postojecem stanju neophodna, kako bi se adekvatno ocjenio moguci uticaj i propisale adekvatne mjeru zaštite, te u skladu sa tim izabralo adekvatno plansko rješenje.</p>	<p>Daje se tumačenje- SPU će biti dopunjena mjerama. Rijeka Stožernica, koju mještani oslovjavaju kao rijeku Vranšticu, je udaljena par kilometara od rijeke Lještanice. Samim tim izgradnja mHE na rijeci Lještanici nema nikakav uticaj na kanjon rijeke Stožernice.</p>
	<p>U skladu sa navedenim, a prema članu 15 (stav 8) Zakona o strateskoj procjeni uticaja na životnu sredinu u predmetnom Izvjestajem je potrebno dati „pregled razloga koji su posluzili kao osnova za izbor varijantnih rješenja koje su uzete u obzir“. Međutim, predmetnim Izvjestajem nisu razmatrana varijantna rješenja, već samo varijante da se plan ne realizuje i da se plan realizuje“. Prema pomenutom Zakonu (član 15, stav 2), Izvjestaj o strateskoj procjeni uticaja treba da sadrži "opis postojeceg stanja životne sredine i njenog moguceg razvoja, ukoliko se plan ili program ne realizuju" tako da je razmatranje ne realizovanja plana obavezna u svakoj strateskoj procjeni i ne može se tretirati kao varijantno rješenje. Na osnovu svega prethodno navedenog, a obzirom da nisu razmatrana razlicita varijantna rješenja, te nije dat ni pregled razloga koji su posluzili kao osnova za izbor predlozenog planskog rješenja, neophodno je Izvjestaj dopuniti razmatranjem i evaluacijom razlicitih varijantnih rješenja, obrazloženjem izostanka varijantnih rješenja ili u najgorem slučaju preporukom alternativnog rješenja na osnovu evaluacije, sa jasnim obrazloženjem. Naime, obradivač Izvjestaja o strateskoj procjeni uticaja može predložiti alternativno rješenje, koja će u saradnji sa tim za izradu planskog dokumenta biti razmatrana i predložiti najbolje odnosno optimalno rješenje za predmetno područje. Uzimajući u obzir namjenu planiranih aktivnosti, smatramo da je Izvjestaj neophodno korigovati u ovom dijelu.</p>	<p>Daje se tumačenje- SPU nije razmatrala varijantna rješenja jer se radi o specifičnom objektu. Naime za mHE prije izrade planskog dokumenta i SPU je rađeno višegodišnje istraživanje hidropotencijala koji je uslovio izradu Idejnog rješenja koje je osnov za dobijanje koncesije. Hidrološka studija predstavlja jedan od ključnih parametara prilikom izrade Idejnog Rješenja male hidroelektrane. Iz tog razloga nisu razmatrana varijantna rješenja. S obzirom da je prepoznat hidropotencijal pomenutog vodotoka od strane MEK-a Crne Gora (ministarstva ekonomije) koje je raspisalo Tender za javno nadmetanje za davanje koncesije za korišćenje vodotoka za izgradnju malih hidroelektrana u Crnoj Gori za dobijanje koncesije, alternativno rješenje za proizvodnju električne energije u ovoj okolini nije prepoznato i nije razmatrano.</p>


ODGOVORI NA PRIMJEDBE GRAĐANA

PRIMJEDBA	ODGOVOR
<p>Mrdak Nedeljko U dostupnoj dokumentaciji izvjestaja o strateskoj procjeni uticaja na životnu sredinu nije dat obim i sadržaj u skladu sa Zakonom o strateskoj procjeni. -Odluka o izradi strateske procjene uticaja na životnu sredinu nije uradena u skladu sa vazecim Zakonom. Izvjestaj o strateskoj procjeni uticaja na životnu sredinu nije sagledao stanje životne sredine na odgovarajućem nivou i da li je procjena uticaja izvršena u odgovarajućem obimu.</p>	<p>Daje se tumačenje Zakonom o strateškoj procjeni uticaja planova i programa nije nigdje utvrđena obaveza nosiocu izrade Plana i nosiocu izrade Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja da se obraća za određivanje obima i sadržaja kao što je to u Zakonu o procjeni uticaja projekta na životnu sredinu. U Zakonu o strateškoj procjeni Članom 15. je definisano šta sadrži Izvještaj o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu.</p>
<p>Mrdak Danilo -da se izvrsti analiza uticaja mHE po sam izvor; -analiza uticaja mHE na podzemne vode; -analiza podzemnih voda sireg područja; -da li je konultovan Zakon o zaštiti prirode; -da li je pribavljen akt o uslovima i smjernicama zaštite prirode; -zasto se na terenu nijesu izvršila istraživanja i obezbijedili podatci predviđeni Zakonom o zaštiti prirode;</p>	<p>Daje se tumačenje Kako što je objašnjeno u odgovoru na pitanje 1.2. postavljeno od strane Nedeljka Mrdaka, potencijalni vodozahvat će biti pozicioniran na koti cca 1025 mnn, a znajući da je izvor rijeke Lještanice na koti cca 1370 mnm, samim tim izgradnja vodozahvata neće imati negativan uticaj na vodoizvorište rijeke Lještanice. Uticaj na izvor kao i na podzemne vode biće predmet Elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu mHE „Lještanica“.</p>
<p>Odbor za zaštitu Lještanice -protive se izgradnji mHE i odvođenju Lještanice cijevima oko 5km.</p>	<p>Daje se tumačenje PUP-om opštine Bijelo Polje je na vodotoku Lještanica planirana izgradnja dvije mHE: <u>Lještanica 1 instalisane snage 895 kW i Lještanica 2 instalisane snage 765 kW</u>. Podaci su dobijeni na osnovu inicijative zainteresovanih korisnika koji su bili u postupku evaluacije u tenderskom postupku za dodjelu koncesija Ministarstva ekonomije. Tokom tog procesa komisija za dodjelu koncesija je odbila zainteresovane ponuđače, podnosioce inicijative, iz razloga što je izvršena provjera bruto energetskog potencijala vodotoka Lještanica, koji nije dao rezultate koji su predstavljeni u inicijativi, pa je u skladu sa članom 11- 19 Pravilnika o kriterijumima za izdavanje energetske dozvole, sadržini zahtjeva i registru energetskih dozvola ("Sl. List Crne Gore", br. 49/10 i 38/13), odbijen zahtjev za izdavanje koncesije, odnosno ocjenila da vodotok Lještanica ima viši bruto energetski potencijal nego je to predstavljeno u Zahtjevu za dodjelu koncesija, pa je odbila zahtjev zainteresovanih korisnika uz obrazloženje da je predstavljeno rješenje neisplativo i degradira prostor izgradnjom dvije mHE. Na osnovu obrazloženog je raspisan novi tender od strane Ministarstva ekonomije za dodjelu koncesija za iskorišćenje hidropotencijala rijeke Lještanice i izgradnju jedne mHE. Nakon višegodišnjih hidroloških istraživanja određen je hidropotencijal i instalisana snaga, dodijeljena koncesija za eksplotaciju vodotoka Lještanica u hidroenergetske svrhe. Ugovorom o koncesiji <u>br. 310-23/2017-1 od 13.01.2017 godine u Podgorici</u>, kojim se prenosi pravo korišćenja vodotoka Lještanica i korišćenja vodnog energetskog potencijala za proizvodnju električne energije u malim</p>

		<p>hidroelektranama, na način i pod uslovima predviđenim zakonom, ovim ugovorom, Planom realizacije ugovora po fazama I-III, vodnom i upotrebnom dozvolom.</p> <p>Koncesionar stiče pravo da koristi vodotok Lještanica i izgradi objekte i postrojenja mHE, ukupne instalisane snage 2,354 MW i ukupne planirane godišnje proizvodnje 7,592 GWh, koji su u funkciji koncesije, na lokaciji i u površini određenoj tehničkom dokumentacijom za koju pribavi vodnu saglasnost, urbanističko-tehničke uslove, kao i građevinsku dozvolu, s tim da prethodno ispuni i druge uslove u skladu sa propisima.</p>
	<p>Krgović Mijomir</p> <p>-pridružuje se primjedbama grupe gradana za zaštitu Ljestanice .</p>	<p>Daje se tumačenje</p> <p>PUP-om opštine Bijelo Polje je na vodotoku Lještanica planirana izgradnja dvije mHE: <u>Lještanica 1 instalisane snage 895 kW i Lještanica 2 instalisane snage 765 kW</u>. Podaci su dobijeni na osnovu inicijative zainteresovanih korisnika koji su bili u postupku evaluacije u tenderskom postupku za dodjelu koncesija Ministarstva ekonomije.</p> <p>Tokom tog procesa komisija za dodjelu koncesija je odbila zainteresovane ponuđače, podnosioce inicijative, iz razloga što je izvršena provjera bruto energetskog potencijala vodotoka Lještanica , koji nije dao rezultate koji su predstavljeni u inicijativi , pa je u skladu sa članom 11- 19 Pravilnika o kriterijumima za izdavanje energetske dozvole, sadržini zahtjeva i registru energetskih dozvola ("Sl. List Crne Gore", br. 49/10 i 38/13), odbijen zahtjev za izdavanje koncesije, odnosno ocjenila da vodotok Lještanica ima viši bruto energetski potencijal nego je to predstavljeno u Zahtjevu za dodjelu koncesija, pa je odbila zahtjev zainteresovanih korisnika uz obrazloženje da je predstavljeno rješenje neisplativo i degradira prostor izgradnjom dvije mHE. Na osnovu obrazloženog je raspisan novi tender od strane Ministarstva ekonomije za dodjelu koncesija za iskorišćenje hidropotencijala rijeke Lještanice i izgradnju jedne mHE.</p> <p>Nakon višegodišnjih hidroloških istraživanja određen je hidropotencijal i instalisana snaga , dodijeljena koncesija za eksploataciju vodotoka Lještanica u hidroenergetske svrhe.</p> <p>Ugovorom o koncesiji br. 310-23/2017-1 od 13.01.2017 godine u Podgorici . kojim se prenosi pravo korišćenja vodotoka Lještanica i korišćenja vodnog energetskog potencijala za proizvodnju električne energije u malim hidroelektranama, na način i pod uslovima predviđenim zakonom, ovim ugovorom, Planom realizacije ugovora po fazama I-III, vodnom i upotrebnom dozvolom.</p> <p>Koncesionar stiče pravo da koristi vodotok Lještanica i izgradi objekte i postrojenja mHE, ukupne instalisane snage 2,354 MW i ukupne planirane godišnje proizvodnje 7,592 GWh, koji su u funkciji koncesije, na lokaciji i u površini određenoj tehničkom dokumentacijom za koju pribavi vodnu saglasnost, urbanističko-tehničke uslove, kao i građevinsku dozvolu, s tim da prethodno ispuni i druge uslove u skladu sa propisima.</p>
	<p>Damjanović Blažo, Milanka, Milivoje I dr.</p> <p>-izgradnjom ovakve mHE voda se uzima sa izvora i vodi cijevima 4km, rijeka ostaje suva ' vodenice ostaju bez vode, izvori bi presusili, unistio bi se bogat životinjsku svjet.</p> <p>-izgradnjom ove mHE uslo bi se u privatne posjede i izvrsllo otimanje nasih imanja, cemu se protivimo.</p>	<p>Daje se tumačenje</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Obaveza Investitora prilikom rada MHE je ekološki prihvatljiv proticaj površinskih voda odnosno QEPP =132 l/s <input type="checkbox"/> Obaveza Investitora da obezbijedi QEPP =132 l/s prestaje kada mHE ne radi, gdje ukupan protok sa izvora ide u korito rijeke Lještanice, a kao što se pokazalo I Hidrološkom studijom on dolazi I do 80 l/s. Vremenski period u padu izdašnosti izvora do njenog biološkog minimum od 80 l/s i vrijeme perioda povećanja izdašnosti izvora na QEPP =132 l/s + Qteh =100 l/s = 232 QEPP =232 l/s, pri kom Investitor ne može vršiti eksploraciju vodnog

		<p>potencijala. Zavisno od godine i izdašnosti izvora taj period može potrajati od 1 do 3 mjeseca.</p>
	<p>Mrdak Nedeljko, Prstavacka bb, Rakonje, Bijelo Polje</p> <p>1. Zakon o strateskoj procjeni uticaja na životnu sredinu ("Sluzbeni list Republike Crne Gore", br. 080/05 od 28.12.2005, Sluzbeni list Crne Gore", br. 073/10 od 10.12.2010, 040/11 od 08.08.2011, 059/11 od 14.12.2011, 052/16 od 09.08.2016) u članu br. 8 da se postupak strateske procjene sastoji se od sljedećih faza:</p> <p>donosenja odluke o izradi strateske procjene;</p> <p>utvrđivanja obima i sadržaja izvještaja o strateskoj procjeni;</p> <p>odlucivanja o davanju saglasnosti na izvještaj o strateskoj procjeni.</p> <p>U dostupnoj dokumentaciji nigdje nije dat utvrđeni obim i sadržaj o strateskoj procjeni, a bez koga je jako teško sagledati potrebne parametre stanja životne sredine za analizu.</p>	<p>Daje se tumačenje</p> <p>Navedene konstatacije nijesu utemeljene.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nije u nadležnosti obrađivača da donosi Odluku o Izradi SPU. - Zakonom o strateškoj procjeni uticaja planova i programa nije nigdje utvrđena obaveza nosiocu izrade Plana i nosiocu izrade Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja da se obraća za određivanje obima i sadržaja, kao što je to u Zakonu o procjeni uticaja projekta na životnu sredinu. U Zakonu o strateškoj procjeni Članom 15. je definisano šta sadrži Izvještaj o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu. - Nije u nadležnosti obrađivača da daje saglasnost na SPU. <p>Član 21 stav 1 Zakona o strateškoj procjeni uticaja ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 080/05 od 28.12.2005, Službeni list Crne Gore", br. 073/10 od 10.12.2010, 040/11 od 08.08.2011, 059/11 od 14.12.2011, 052/16 od 09.08.2016) utvrđuje "Organ nadležan za pripremu plana i programa dostavlja organu nadležnom za zaštitu životne sredine na saglasnost izvještaja o strateškoj procjeni, sa izvještajem o učešću zainteresovanih organa i organizacija i javnoj raspravi".</p> <p>Nadležan organ za zaštitu životne sredine u Opštini Bijelo Polje.</p> <p>Prema tome postupak za davanje saglasnosti na izvještaj o strateškoj procjeni se vodi pred nenadležnim organom (Član 22 stav 1).</p>
	<p>2. Sama odluka o izradi strateske procjene definisana je članovima br. 9 i br. 10 istog zakona. Članom br. 10 blize je definisan sadržaj predloga odluke i zahteva da odluka obuhvata:</p> <p>a) vrstu plana i programa za koji se izraduje izvještaj o strateskoj procjeni;</p> <p>b) osnov za razvoj plana i programa;</p> <p>c) područje i geografski obuhvat plana (nacionalna, regionalna, lokalna, manje povrsine) za koje se izraduje plan i program;</p> <p>d) prikaz pitanja i problema vezanih za životnu sredinu u planu i programu koji će biti razmatrani;</p> <p>e) razloge za vršenje strateske procjene i razloge za izostavljanje pojedinih pitanja i problema vezanih za životnu sredinu u planu i programu iz strateske procjene;</p> <p>f) obim i vrstu podataka koji se moraju ukljuciti u Izvještaj o strateskoj procjeni;</p> <p>g) nacin izbora i obaveze nosioca izrade Izvještaja o strateskoj procjeni (predlog metodologije, sastav strucnog tima, rok izrade i cilj);</p> <p>h) zainteresovane organe i organizacije i javnost i način njihovog učešća u postupku izrade i razmatranja Izvještaja o strateskoj procjeni;</p> <p>i) druge podatke od značaja za izradu izvještaja o strateskoj procjeni.</p>	<p>Daje se tumačenje</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nije u nadležnosti obrađivača
	<p>2.1 Predmetna odluka ne sadrži sve navedeno, odnosno nedostaje prikaz pitanja i problema vezanih za životnu sredinu koji je samo djelimično naveden, razlozi za vršenje strateske procjene, a posebno razlozi za izostavljanje pojedinih pitanja i problema vezanih za životnu sredinu.</p>	<p>Daje se tumačenje</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nije u nadležnosti obrađivača.

	<p>2.2 Kao veoma važan nedostatak izdvajaju se obim i vrsta podataka koji moraju biti uključeni u izvjestaj o strateskoj procjeni. Na ovu tačku predmetnom Odlukom nije odgovoreno ni u najmanjoj mjeri iz cega proizilaze pitanja sta je Obradivac studije imao tacno da analizira od parametara zivotne sredine i na kom nivou.</p>	<p>Daje se tumačenje</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zakonom o strateškoj procjeni uticaja planova nije nigdje utvrđena obaveza nosiocu izrade Plana i nosiocu izrade Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja da se obraća za određivanje obima i sadržaja kao što je to u Zakonu o procjeni uticaja projekta na životnu sredinu. U Zakonu o strateškoj procjeni uticaja Članom 15. je definisano šta sadrži Izvještaj o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu.
	<p>2.3 Na kraju nije odgovoreno ni na tačku o načinu izbora i obaveze nosioca izrade Izvjestaja o strateskoj procjeni, kao što ni rok za izradu istog nije bio definisan predmetnom odlukom.</p>	<p>Daje se tumačenje</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nije u nadležnosti obrađivača.
	<p>ZAKLJUČAK: Zaključak je da Odluka o izradi Strateske procjene uticaja na životnu sredinu Lokalne studije lokacije mHE "Ljestanica" nije uradena u skladu sa vazecim Zakonom i da su potrebni zahtjevi ostali potuno nedefinisani, a samim tim ostavljena je mogucnost da se Izvjestaj ne obuhvate svi relevantni cinioci zivotne sredine i ne obrade na neophodnom nivou.</p>	<p>Daje se tumačenje Nije u nadležnosti obrađivača.</p>
	<p>Mrdak Nedeljko, Prstavacka bb, Rakonje, Bijelo Polje</p> <p>Analizom Izvjestaja o Strateskoj procjeni uticaja na životnu sredinu za Lokalnu studiju lokacije „mHE Ljestanica“ u Bijelom Polju dolazi se do pitanja da li je predmetni dokument sagledao stanje zivotne sredine na odgovarajućem nivou i da li je procjena uticaja Izvršena u odgovarajućem obimu. U prilog ovim pitanjima ide i cinjenica da nigdje nije definisan tacan obim strateske procjene uticaja, kao ni definisanje parametara procjene. Pored navedenog sam Izvestaj uzima pretpostavke i osobine sireg pojasa okoline kao ciljenice i time opravdava manjak podataka o predmetnoj lokaciji, prvenstveno o rijeci Ljestanici koja je zapravo i sam predmet strateske procjene uticaja. Veoma je važno dati odgovor na pitanje da li je moguce izvršiti adekvatno procjenu uticaja bez podataka o rijeci na kojoj je planirana izgradnja postrojenja mhe. Sam Izvestaj nije urađen pregledno, a pojedine informacije se ponavljaju po nekoliko puta, dok neke u razlicitim poglavljima nisu usaglasene i promjenljive su. Od pitanja koja su ostala nedorečena izdvajaju se :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lokacija i osnovni podaci i to: <p>1.1. Detaljan opis lokacije na kojoj se planira izgranja mhe gdje treba da bude navedeno koliko je udaljeno od granica, od naseljenog mjesta, opis pejzaža sa svim pripadajućim elementima rijeke Ljestanice. Bez detaljnog opisa lokacije sa fotodokumentacijom pejzaza, nije moguce sagledati sve uticaje u potpunosti. Svi opisi mikrolokacije odnose se na znatno šire područje.</p>	<p>Daje se tumačenje</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zakonom o strateškoj procjeni uticaja planova nije nigdje utvrđena obaveza nosiocu izrade Plana i nosiocu izrade Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja da se obraća za određivanje obima i sadržaja kao što je to u Zakonu o procjeni uticaja projekta na životnu sredinu. U Zakonu o strateškoj procjeni uticaja Članom 15. je definisano šta sadrži Izvještaj o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu. - Opisi pejzaža sa svim pripadajućim elementima biodiverziteta biće detaljnije obrađeni u Elaboratu u procjeni uticaja na životnu sredinu mHE „Lještanica“, što se definiše Zakonom o životnoj sredini članom 72. Elaborat u procjeni uticaja na životnu sredinu mHE „Lještanica“, mora biti obrađen na većem nivou izrade dokumentacije koju je investitor dužan uraditi po navedenom zakonu i uredbi o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu sredinu. <p>Uredbom o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu sredinu ("Sl. list RCG", br. 20/07 od 04.04.2007, "Sl. list Crne Gore", br. 47/13 od 08.10.2013, 53/14 od 19.12.2014), Lista II Projekti za koje se može zahtijevati procjena uticaja na životnu sredinu stav 3. Proizvodnja energije, b) Postrojenja za proizvodnju hidroelektrične energije snage preko 1 MW.</p> <p>Samim tim Investitor je dužan da odradi Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu mHE „Lještanica“.</p>
	<p>1.2. U poglavlju 2.1.1. Geoloske i inzenjersko-geoloske karakteristike terena opisuje se izvor rijeke, međutim izvor rijeke je na poziciji samog vodozahvata, poznat je pod imenom "Ljestanska glava" (na oko 1000 mm). Izvor na lokaciji Sljemena (preko 1300 mm) je izvor potoka koji je pritoka Ljestanice i koji samo nekoliko nedjelja u toku godine ima vode u koritu. Postavlja se pitanje odakle obradivac da je izvor bas na lokaciji Sljemena? Da li iz "Preliminarne hidrološke analize oticanja rijeke Ljestanice u profilu 1007 mm i proračun bruto energetskog potencijala"? Ako je odavde, nigdje nisu navedene reference na koje se autori pozivaju za podatak Izvorista koji se očigledno ne slafe sa</p>	<p>Daje se tumačenje</p> <p>Hidrološka studija predstavlja jedan od ključnih parametara prilikom izrade Idejnog Rješenja male hidroelektrane. Obradivač je preuzeo podatak o vodotoku rijeke Lještanice iz Preliminarne hidrološke analize, kao sa linka ispod.</p> <p>http://www.oie-res.me/uploads/Dokumenta%202016/Scan-Preliminarna%20hidrolo%C5%A1ka%20analiza%20oticaja%20rijeke%20Lje%C5%A1tanica%20u%20profilu%201007%20mm%20i%20prora%C4%8Dun%20bruto%20energetskog%20potencijala.pdf</p>

	<p>stanjem na terenu.</p> <p>U „Preliminarnoj hidrološkoj analizi oticanja rijeke Lještanice u profilu 1007 mm i proračunu bruto energetskog potencijala“ (ZHMSCG) u Uvodu na strani 1. Navodi se: „Izvor Lještanice se nalazi na prostoru Šljemena, na oko 1370 mm“. Pojašnjenje: Autor Prof.dr. Branko Radojičić – Vode Crne Gore navodi: „Lještanica nastaje od više izvora na prostoru Šljemena (1450mm) i Ljeska ((800-1000mm)“. U analizi (ZHMSCG) navodi se da se izvor Lještanice formira na prostoru Šljemena na oko 1370 mm, na osnovu najnovijih karata Uprave za nekretnine, koja je prikazana na prethodnoj strani.</p> <p>Možda je preciznije bilo reći da se tok Lještanice formira na prostoru Šljemena na koti 1370 mm. Međutim, sve ovo nema uticaja na analizu bilansa koja je urađena u „Preliminarnoj hidrološkoj analizi oticanja rijeke Lještanice u profilu 1007 mm i proračunu bruto energetskog potencijala“.</p> <p>Na karti se jasno vidi da Lještanica ima stalni tok od kote 1169 mm a vodozahvat je na koti cca 1025 mm, što znači da ni u kojem slučaju potencijalni vodozahvat neće ugroziti izvor pomenute rijeke.</p> 
<p>2. Stanje životne sredine i uticaji:</p> <p>2.1 U poglavljiju 2.2 studije Obradivaci navode da „nijesu uspjeli da pribave informacije o stanju pojedinih segmenta životne sredine ovog planskog dokumenta, jer podaci ne postoje“. Ako podaci ne postoje zasto nisu uradena ispitivanja vec se sve bazira na prepostavkama i iskustvima iz sile okoline?</p>	<p>Daje se tumačenje</p> <p>Tek nakon usvajanja LSL i Izveštaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu, investitor pristupa monitoringu, neophodnom za izradu Elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu mHE „Lještanica“. Investitor bez usvojene LSL nema osnova za ispitivanjima pojedinih segmenta životne sredine, već će to uslijediti tek nakon usvajanja LSL i Izveštaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu.</p>
<p>2.2 Kao najvažnija zamjera izdvaja se tacka 2.2.2. u kojoj se govori o kvalitetu vode rijeke Lim, ali ovaj projekat se ne odnosi direktno na rijeku Lim nego na Ljestanicu o kojoj nije naveden nijedan parametar kvaliteta vode. Da li je moguće izvrstiti ispravnu stratesku procjenu uticaja na vode rijeke utemeljenu na podacima druge rijeke.</p>	<p>Daje se tumačenje</p> <p>U studiji monitoringa biodiverziteta i voda biće odarađeno i uzorkvanje vodotoka rijeke Lještanice, odnosno provjera kvaliteta vode. Takođe će pomenuto biti detaljno obrađeno u Elaboratu o procjeni uticaja na životnu sredinu mHE „Lještanica“.</p> <p>Monitoring kvaliteta vode se planira u toku svih operacija neophodnih za realizaciju projekta. Tako da se monitoring odvija kroz fazu gradnje i fazu</p>

	<p>funkcionisanja ili redovnog rada postrojenja.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Monitoring kvaliteta vode za period izgradnje planira se iz dva razloga: prvo da omogući određivanje efekata pojedinih aktivnosti tokom izgradnje elektrane na kvalitet vode i drugo dobijeni podaci služe za dalje upoređivanje i analiziranje uticaja funkcionisanja preduzeća na kvalitet vode. <input type="checkbox"/> U toku faze realizacije projekta tj. funkcionisanja postrojenja, planira se monitoring kvaliteta voda kako bi podaci dobijeni njegovom realizacijom poslužili za praćenje rada postrojenja i kontrolu primjenjenih mjera zaštite. Takođe će podaci dobijeni ovim ispitivanjima poslužiti i da se registruju eventualne promjene u funkcionisanju postrojenja koje bi mogле dovesti do promjene uticaja na kvalitet vode. <p>Frekvencija uzimanja uzoraka i ispitivanja njihovog kvaliteta tokom izgradnje postrojenja i njegovog funkcionisanja zavisi od vrste i veličine projekta kao i od kvaliteta vode. Tako da je za predmetni vodotok, neophodno vršiti jedno ispitivanje, u toku trajanja izgradnje, kvaliteta vode uzete sa lokacije vodozahvata i na lokaciji ispod mašinske zgrade.</p> <p>U toku faze funkcionisanja postrojenja vrši se monitoring kvaliteta voda radi procjene početnih i trajnih potencijalnih uticaja na kvalitet vode. U toku prve godine funkcionisanja postrojenja, s obzirom da se ne očekuju značajniji uticaji na kvalitet vode od ovog tipa postrojenja, dovoljno je izvršiti još jedno ispitivanje kvaliteta vode.</p>
2.3 Zivi svijet koji se opisuje, opisuje se za sire područje. Zašto nije detaljnije ispitano da li na predmetnoj lokaciji ima zastcenih vrsta? Npr. Hucho hucho je na crvenoj listi IUCN u kategoriji EN. Da li su dovoljne samo pretpostavke o postojanju ribljih staza da se ova vrsta sacuva? Da li je ova riba indikator kvaliteta vode u predmetnoj rijeci i da li se potencijalno visokokvalitetnoj vodi formira mhe? Podatke o kvalitetu vode, ali ni o vrstama organizama konkretno za ovu rijeku nema.	<p>Daje se tumačenje</p> <p>U studiji monitoringa biodiverziteta na vodotoku rijeke Lještanice biće održena analiza živog svijeta sa tri aspekta (ihtiofauna, živi svijet u rijeci i perifiton), kao i nulto stanje kopnenog biodiverziteta.</p>
2.4 Informacije dobijene od lokalnog stanovništva prikazuju da je kvalitet vode u rijeci Ljestanici veoma visok jer trenutno od samog izvora oko dvadeset domaćinstava vodu koristi za pice. Iz tog razloga veci broj domaćinstava je 2017. godine Opštinskorn organu uprave podnijelo zahtjev za koriscenje vode na koji nije dobillo odgovor pa se usled cutanja uprave smatra da imaju pravo na koriscenje vode. Postavlja se pitanje sa kojom namjerom nije prethodno ispitana voda u rijeci vec se cijela analiza svodi na tumacenje cinjenica sire okoline? I kako nije obrazloženo npr. Moguce povecanje temperature vode na izlazu s obzirom da je ovo hladna planinska rijeka.	<p>Daje se tumačenje</p> <p>Kako je Idejnim Rješenjem predviđen Ekološki prihvatljiv proticaj površinskih voda u iznosu od 132 l/s, ta količina vode će biti dostupna tokom cijele godine kako dosadašnjim tako i budućim korisnicima. Samim tim vodosnabdijavanje domaćinstava kao i navodnjavanje zemljanih površina iz vodotoka rijeke Lještanice, neće i ne smije biti dovedeno u pitanje.</p> <p>Kinetička energija vode se pomoću radnog kola pretvara u mehaničku energiju, pri čemu se pomenuti fluid preko odvodne vade (kanala) vraća u svoje prirodno korito. Prilikom prolaska kroz turbinu voda nije izložena nikakvim topotnim dobicima, i samim tim nije moguće povećanje temperature vode usled okretanja radnog kola.</p>
2.5 U djelu 1.2.2. Koncept plana navodi se da: "S obzirom da se projekat realizuje u rjede naseljenom području osim privremenog uticaja tokom izgradnje, neće biti bilo kakvih uticaja na život stanovnika u njima. Realizacija ovog projekta i njegovo funkcionisanje neće uticati na promjenu u broju i strukturi stanovništva". Ova informacija kroz dokumentaciju varira od nenaseljenog područja, preko rjeđe naseljenog, do toga da će lokalni poljoprivrednici i dalje moci da koriste vodu za navodnjavanje. Ovakvi podaci dobijaju se nedovoljnom analizom stanovništva. U Izvjestaju nigdje nije analiziran broj stanovnika na predmetnoj lokaciji kao i njihove djelatnosti. Kako je bilo moguce procijeniti da uticaja neće biti? Već na samom pocetku objasjava se atraktivnost izbora lokacije mHE u gornjem toku i na	<p>Daje se tumačenje</p> <p>Tačno je da neće biti bilo kakvih uticaja na život stanovništva jer će isti imati prioritet na svojim zatećenim vodnim pravima u istom kvalitetu i kvantiitetu kao i do sada. Zatećena vodna prava su i ona za koje mještani i nemaju vodnu dozvolu. Investitor mora poštovati Zakon o vodama, Stav 5 Vodne djelatnosti, Član 41.</p> <p>Program monitoringa stanja životne sredine obuhvata praćenje stanja pojedinih elemenata životne sredine i stanja objekata planiranog zahvata. U toku praćenja promjena hidrološkog režima predlaže se praćenje gornje</p>

	<p>izvořistima rijeka i spominje uticaj na lokalno stanovništvo i naglasava "Ipak, razvoj u nekim područjima možda i nije pozeljan, jer su gornji djelovi vodotoka u vecini slučajeva netaknuti djelovi prirode, a danasne tendencije su da se upravo takva područja zastite od ljudskog djelovanja, pa mu je potrebno pristupiti s velikom paznjom i sa uvazavanjem svih uslova i ogranicenja". Na osnovu kojih indikatora je utvrđeno da je razvoj područja ipak poželjan?</p>	<p>vode i vodostaja uzvodno od zahvatnog praga. Ova mjerena se vrše u toku kontrole redovnog rada postrojenja. Kao što je već navedeno kota otvora namijenjenog za proticaj EPP nalazi se ispod kote zahvatanja vode u vodozahvatu, pa padanjem nivoa vode u vodostaju iznad zahvatnog praga, otvor RIBLJE STAZE neće ostati bez proticaja čak i u trenutku kad je vodostaj toliko nizak da elektrana neće raditi. Praćenje promjena ovog režima vršiće se mjernom sondom koja je inače sastavni dio mašinske opreme, na način što je preko elektronskog kabla povezana sa centralnom upravljačkom jedinicom u mašinskoj zgradi.</p>
	<p>2.6 Veoma važno je pitanje formiranja ribljih staza koje je ostalo izuzetno diskutabilno. Naime prvo se navodi da je izradom tehnicke dokumentacije potrebitno formirati puteve za kretanje ribe, zatim se riblja staza detaljnije opisuje u dijelu Vodozahvat. U dijelu Mjere za zaštitu vodenog ekosistema se kaže „lako ovakva mjera predstavlja ekološki standard prilikom izgradnje hidroenergetskih objekata njegova efektivnost je veoma diskutabilna“. A zatim u poglavljiju 6.1.1. se kaze da „Postojanje fizičke prepreke na mjestu vodozahvata odnosno izgradnja betonske brane manjih dimenzija, prestavlja nepremostivu barijeru za svu migratornu faunu. Sva uzvodna i nizvodna migriranja, bez obzira na režim rada hidroelektrane, bice sprjecena“. U istom poglavljju se navodi "Ovo ce za konsekvencu imati da ce u ovom vodotoku uzvodno od masinske zgrade, potočna pastrmka vremenom u potpunosti odsustvovati bez obzira da li su ili ne predvidene tzv. „riblje staze“. Negativni uticaj ce se upravo ogledati u smanjenom broju riba koje ce se mrijetiti a samim tim i izostanku novih jedinki u buducim generacijama". Na ovaj nacin ostaje nedefinsano da li ce biti planirane riblje staze i ako hoce kakav je efekat postavljanja istih posto je navedeno da je "veoma diskutabilan".</p>	<p>Daje se tumačenje</p> <p>Riblja staza je dimenzionisana da sa svakim povećanjem vodostaja na pragu vodozahvata obezbijedi protok veći od EPP koji iznosi 132 l/s. Dno riblje staze biće obloženo prirodnim materijalom (kamen) debljine 0.20 m iz rijeke kako bi se očuvalo što prirodniji ambijent za živi svijet i kako bi se omogućila efikasna migracija ribljih vrsta. Riblja staza se sastoji od bazena dimenzija 1,20 x 1,90 m i prilazne rampe dužine 5,00 m sa padom dna od 25 %. Riblju stazu formiraju dva armirano betonska zida. Prvi zid ima višestruku funkciju i na njemu su smješteni aeracioni otvori za glavnu ustavu, ankeri za ustavu i on predstavlja krilni zid slapišta vodozahvata. Drugi zid riblje staze je ujedno i potporni zid uzvodnog dijela vodozahvata. Ukupna dužina riblje staze po osnovi je 34,30 m. Detaljan proračun riblje staze biće obrađen prilikom izrade većeg nivoa projektne dokumentacije odnosno Glavnog projekta.</p> <p>EPP (ekološki prihvatljiv proticaj površinskih voda) po pravilniku Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja (Sl.list RCG 2/2016 od 14.01.2016. god.), koji je korišćen prilikom računanja EPP-a što je i zakonska obaveza a sve na osnovu hidrološke studije i krive trajanja dobijene višegodišnjim mjerjenjem na pomenutoj rijeci Lještanici daje rezultat QEPP =132 l/s. To znači da je zakonska obaveza investitora da za vrijeme eksploatacije predviđenog objekta (vrijeme kad mHE radi) obezbijedi 132 l/s u koritu vodotoka ispod vodozahvata.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Obaveza Investitora prilikom rada mHE je ekološki prihvatljiv proticaj površinskih voda odnosno QEPP =132 l/s <input type="checkbox"/> Obaveza Investitora da obezbijedi QEPP =132 l/s prestaje kada mHE ne radi, gdje ukupan protok sa izvora ide u korito rijeke Lještanice, a kao što se pokazalo i Hidrološkom studijom on dolazi i do 80 l/s. Vremenski period u padu izdašnosti izvora do njenog biološkog minimum od 80 l/s i vrijeme perioda povećanja izdašnosti izvora na QEPP + Qteh = 232 l/s, pri čemu je Qteh = 100 l/s je periodu kome Investitor ne može vršiti eksploataciju vodnog potencijala. Zavisno od godine i izdašnosti izvora taj period traje u rasponu od 1 do 3 mjeseca.
	<p>2.7 Problematicna je i procjena uticaja na pejzaz. U cijelom izvestaju se razraduju samo uticaji same masinske stanice i privremeni uticaj za vrijeme radova. Za 4000 m zacijsavljenog dijela rijeke navodi se da se zacijsavljenje uklapa u korito rijeke. Naime rijeka se zacijsavljuje od samog Izvorista, a na tom dejstvu postoje pejzaž izuzetne prirodne ljepote (npr. vodopadi).</p> <p>Koliko vodopada postoji na predmetnoj rijeci, a bice zacijsavljeno?</p>	<p>Daje se tumačenje</p> <p>Detaljna procjena uticaja na pejzaž je između ostalog predmet izrade Elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu mHE „Lještanica“. U prethodnom odgovoru je pojašnjeno funkcionisanje mHE u sušnim periodima.</p>

	2.8 Nigdje nisu navedeni kumulativni uticaji i sinergetski, a u dokumentu pise da se na lokacijama u blizini planira izgradnja jos mhe (cak i na istoj rijeci). Zbog cega nije kumulativni uticaj uzet u obzir?	Daje se tumačenje Kumulativni i sinergetski uticaji biće između ostalog predmet izrade Elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu mHE „Lještanica“.
	2.9 Zasto nije monitoring buke planiran? Zasto nije opisan predlog koliko puta za vrijeme radova je potrebno mjeriti buku, nulto stanje i mjerena za vrijeme rada postrojenja? Buka utice ne samo na ljude nego i na životinje u svojim staništima.	Daje se tumačenje Detaljniji uticaj buke usled eksploatacije mHE, na okolna domaćinstava kao i živi svijet biće obrađen u Elaboratu o procjeni uticaja na životnu sredinu mHE „Lještanica“.
	2.10 Sta znaci da monitoring zemljista i kvaliteta vazduha treba vrsiti povremeno? Sta je povremeno?	Daje se tumačenje Ne očekuje se zagađenje vazduha i zemljišta, zato se monitoring vrši povremeno i u toku izgradnje samog objekta.
	3.1 U Izvestaju je u dijelu 2.1.7. Zasticena prirodna dobra i ekoloski znacajni lokaliteti navedeno da "Na predmetnom prostoru nema zasticenih prirodnih dobara", ali da "Medutim, u neposrednom okruzenju nalazi se prostor koji je zbog svojih prirodnih karakteristika predložen za zaštitu prema PUP-u opštine Bijelo Polje {2014.} - Kanjon rijeke Stožernice". "Granice ovog područja Kanjon Stožernice - počinje na uscu Ljestenice u Ljuboviđu kod Tomaševa odakle ide u pravcu zapada i jugozapada rijekom Ljestanicom do Srednjeg sela Ljeska, gdje skreće u pravcu sjeverozapada obuhvatajuci istočne padine." Ako PUP-om opštine Bijelo Polje uzeto da će dio predmetne zone biti pod zaštitom zbog cega to nije detaljno obradeno i uzeto u obzir pri izboru lokacije postrojenja i pružanja trase cjevovoda?	Daje se tumačenje Da bi se nešto stavilo pod zaštitu u skladu sa Zakonom, mora se odraditi Studija zaštite koja će utvrditi da li ima ili nema uslova za zaštitu. Samim tim ako je nešto predloženo za zaštitu to ne mora biti i zaštićeno. U svakom slučaju Opština Bijelo Polje će imati na uvid i jedan i drugi projekat. Svjedoci smo da se izgradnja mHE može uklopiti i u zonu zaštite kao što je to i slučaj u mnogim Evropskim državama.
	3.2 Diskutabilno je postojanje Idejnog rjesenja za mini hidroelektranu. U poglavljvu Prilikucak mHE na elektroenergetsku liniju kaže da se "Prije izrade LSL radi se Idejno rjesenje, kroz koje ce se iskazati i način prikljucenja, a na osnovu toga definisati zahvat LSL", a zatim se u poglavljju Mjere za zaštitu vodenog ekosistema navodi kako su "Idejnim rjesenjem su predvidene riblje staze". U poglavlu 1.2.6. Sprovodenje Plana navedeno je da " Za objekte mHE treba uraditi idejno rjesenje kao osnovu za izradu tehničke dokumentacije, a u skladu sa uslovima datim u Planu". Obradivač nije usaglašen sa tim da li ovo Idejno rjesenje vec postoji.	Daje se tumačenje - Biće usaglašeno sa navedenim. Idejno Rješenje za mHE „Lještanica“ je rađeno u Julu 2016. godine i predstavlja jedan od ključnih dokumenata za učestvovanje na tenderu za dodjelu Koncesije nad pomenutim vodotokom koje je raspisalo Ministarstvo ekonomije 12.05.2016. godine "JAVNI OGLAS ZA DAVANJE KONCESIJA ZA KORIŠĆENJE VODOTOKA ZA IZGRADNJU MALIH HIDROELEKTRANA U CRNOJ GORI" (http://www.mek.gov.me/ministarstvo/tenderi/160981/Javni-glas-za-davanje-koncesija-za-koriscenje-vodotoka-za-izgradnju-mhe-u-Crnoj-Gori.html). Shodno Zakonu o uređenju prostora i izgradnji objekata („Sl. List CG“ br. 51/08, 34/11, 35/13 i 33/14, 064/17), obaveza investitora je izrada idejnog rješenja. Samim tim u smjernicama za sprovođenje se propisuje izrada istog, bez obzira što je predstavljalo osnov za dobijanje koncesije, na osnovu koje je pristupljeno izradi LSL-a.
	3.3 Veoma je bitno da se definise da li je mhe protočnog tipa kako je navedeno u većern dijelu dokumenta ili ipak ima akumulacionog prostora. Ovim dokumentom to nije opisano i varira od dijela do dijela.	Daje se tumačenje Koncept hidroenergetskog iskorišćenja mHE „Lještanica“ je derivacionog tipa sa regulacijom po nivou kod paralelnog rada na mreži. Na osnovu konfiguracije terena, geoloških parametara i prirode vodotoka, projektovan je vodozahvat "Tirolski" (Alpski) sa samočistećom rešetkom tipa COANDA sa kotom gornje vode cca 1025 mm. Ovakav tip rešetke pogoduje bujičnom vodotoku. COANDA rešetka se naslanja na prelivni prag koji predstavlja ustavu za vodenu maticu. Ovaj tip vodozahvata je usvojen jer se radi o planinskom vodotoku koji u toku godine ima neravnomjeran proticaj kao i produkciju velike količine krupnog vučenog nanosa. Ovom



	<p>3.4 U poglavlju Uvod navodi se da „sprovodenje strateske procjene zivotne sredine zasniva se na osnovnim nacelima od kojih je jedno ispitivanje ekoloških efekata varijantnih rjesenja, što će pomoci da se utvrdi kako promjene planova i programa mogu smanjiti ekološki rizik“; U ovom dokumentu kasnije se ne analiziraju varijantna rjesenja uz obrazlozenje da LSL ne analizira alternativna rjesenja.</p>	<p>Daje se tumačenje LSL I SPU nisu razmatrali varijantna rješenja jer se radi o specifičnom objektu. Naime za mHE prije izrade planskog dokumenta i SPU je rađeno višegodišnje istraživanje hidropotencijala koji je uslovio izradu Idejnog rješenja koje je osnov za dobijanje koncesije. Hidrološka studija predstavlja jedan od ključnih parametara prilikom izrade Idejnog Rješenja male hidroelektrane. Iz tog razloga nisu razmatrana varijantna rješenja. S obzirom da je prepoznat hidropotencijal pomenutog vodotoka od strane MEK-a Crne Gora (ministarstva ekonomije) koje je raspisalo Tender za javno nadmetanje za davanje koncesije za korišćenje vodotoka za izgradnju malih hidroelektrana u Crnoj Gori za dobijanje koncesije, alternativno rješenje za proizvodnju električne energije u ovoj okolini nije prepoznato i nije razmatrano.</p>
	<p>3.5 Analiza aletrnativa je trebalo da bude urađena u najvećoj mjeri u kojoj je to bilo moguće, odnosno moguće je bilo uraditi detaljnu i jasnu komparaciju uticaja sa postojanjem i bez postojanja riblje staze, razlika u uticaju objekta vodozahvata ako je akumulacije sa prelivnikom i bočnim taloznkom iii vodozahvat "Tirolskog tipa. Zasto nije uradena na gore opisan nacin?</p>	<p>Daje se tumačenje Osnovna podjela zahvatnih građevina prema načinu zahvatavanja vode:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. zahvati u dnu (Tirolski vodozahvati) 2. bočni (lateralni vodozahvati). <p>Prednosti Tirolskog vodozahvata sa Coanda rešetkom u odnosu na bočni vovozahtavat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mogućnost samočišćenja (nema potrebe za uređajima za čišćenje koji koriste električnu energiju kao kod bočnog vodozahvata), 2. odstranjuje sve nanose veće od 1.00 mm,

		<p>3. povećava vrijeme rada elektrane jer radi u najvećem opsegu protoka,</p> <p>4. nema pokretnih djelova (osim zatvarača) pa je održavanje zanemarljivo,</p> <p>5. jednostavniji za izgradnju,</p> <p>6. manjeg su gabarita od bočnih vodozahvata pa je i uklapanje u okolinu mnogo jednostavnije.</p> <p>7. ne ugrožavaju riblji fond.</p> <p>Zbog svega navedenog usvojeno rješenje vodozahvata za vodotok Lještanice je "Tirolski" (Alpski) zahvat sa samočistećom rešetkom tipa COANDA. Ovaj tip vodozahvata je usvojen bez razmatranja drugih tipova jer se radi o planinskom vodotoku koji u toku godine ima neravnomjeran proticaj kao i produkciju velike količine krupnog vučenog nanosa. Ovom vrstom zahvata moguće je na jednostavan i siguran način izvršiti zahvatanje potrebnih količina voda uz istovremeno bezbjedno propuštanje viška vode, velikih voda i nanosa.</p>
	<p>3.6 Jedina analiza alternativa koja je data u poglavljiju Planiranje i projektovanje mHE uziranjuci u obzir raspolozive tehnologije i dostignuca nauke i tehnike i navodi da:</p> <p>„Kada je u pitanju zastita životne sredine, razmatrana mHE ima odredene prednosti u odnosu na druge planirane energetske blokove u Crnoj Gori i bližem okruzenju“ sto pravi zabunu sta je cilj ove analize. U istom poglavljiju navodi se „U tom smislu je i sprovedena i preliminarna ekoloska analiza mikrolokacija sa aspekta odabranih varijantnih rjesenja“, a nema reference dokumenta na koji se Obradivac poziva.</p>	<p>Daje se tumačenje</p> <p>Prednosti malih hidroelektrana su u tome što one svojim radom ne zagadjuju vazduh, sprečavaju opasnost od poplava jer omogućavaju regulaciju vodotoka, mogu se koristiti za vodosnadbijevanje i navodnjavanje, izgradnju ribnjaka, a i u sportsko rekreativne svrhe. Svojom veličinom ne mogu ugroziti geološke karakteristike zemljišta na kojem se nalaze, ne utiču na promjenu klimatskih karakteristika područja i nema rizika od pobudišanja seizmičnosti. Razmatrana mHE ima odredene prednosti u odnosu na druge planirane energetske blokove u Crnoj Gori i bližem okruzenju (odnosi se na termoelektrane, vjetroelektrane i HE sa akumulacijama), iz prethodno navedenih razloga.</p>
	<p>3.7 U poglavljiju EKOLOSKI UTICAJI mHE I NJIHOVO UBLAZAVANJE Obradivac navodi bez ikakvih dokaza tvrdnju da su prednosti mhe to sto „ne zagadjuje covjekovu okolinu, vec je oplemenjuje“ i time obesmisljava postojanje bilo kakve potrebe za procjenom uticaja.</p>	<p>Daje se tumačenje</p> <p>Navedene konstatacije nijesu utemjene, jer navedena konstatacija označava” Promjena pejzaža usled izgradnje pozajmišta materijala i privremenih deponija kao i ostalih radova na gradilištu zahtijeva dovođenje površina obuhvaćenih radovima u prvobitno stanje ili čak njihovo oplemenjivanje ukoliko je to moguće, u cilju neutralisanja negativnih uticaja gradnje.“</p>
	<p>3.8 Ako je mhe protocnog tipa bez akumulacije otkud predlog ribnjaka?</p>	<p>Daje se tumačenje</p> <p>Predlog ribnjaka je dat kao mogući prateći sadržaj , što ne znači da je obaveza.</p>
	<p>3.9 U analizama bi bilo dobro da je dato na kojoj dužini ce biti razvod struje i procjena da je ekonomski isplativo u odnosu na narusavanje životne sredine izgradnja mhe. Nigdje nije obrazlozen uticaj visokonaponskih kablova i rada turbine na ptice.</p>	<p>Daje se tumačenje</p> <p>Pošto nije planirana izgradnja nadzemnog dalekovoda, uticaj na živi svijet u vazduhu je zanemarljiv. Detaljna procjena uticaja na životnu sredinu biće obrađena u Elaboratu o procjeni uticaja na životnu sredinu mHE „Lještanica“.</p>
8	<p>Danilo Mrdak -Primjedbe_09_05_2018</p> <p>Primjedba 1:</p> <p>Posto se predvidena lokacija vodozahvata nalazi na samoj lokaciji izvora rijeke Ljestanice (Ljestanska glava) postavlja se pitanje:</p> <p>1.1 Zasto narucilac nije pribavio podatke koji bi bili rezultat Analize i ispitivanja karakteristika samog izvora i trazio dalje od obradivaca da izvrsi: 1) Analizu uticaja izgradnje mhe po sam izvor; 2) Analizu uticaja</p>	<p>Daje se tumačenje</p> <p>Pitanje se odnosi na naručioca.</p>

	<p>izgradnje mhe po podzemne vode (koje su povezane sa izvorom) i 3) Analizu podzemnih voda sireg podrujeja?</p>	
	<p>Primjedba 2:</p> <p>2.1 Da li je naruclac pri izradi odluke konsultovao Zakon o zaštiti prirode ("Sluzbeni list Crne Gore", br. 054/16 od 15.08.2016)?</p>	<p>Daje se tumačenje Pitanje se odnosi na naručioca.</p>
	<p>2.2 Da li je pribavljen akt o uslovima i smjernicama zastite prirode?</p>	<p>Daje se tumačenje Nije dostavljeno Obradivaču.</p>
	<p>2.3 Ukoliko nije pribavljen akt o uslovima i smjernicama zastite prirode, zasto onda organ uprave nijeinicirao istrazivanja na terenu i obezbijedio zakonom predvidene podatke?</p> <p>' Zakon o zaštiti prirode, cl. 18 st.1 i st. 2</p> <p>Strategije, prostorni planovi, planovi postavljanja objekata privremenog kerektera, planovi i programi upravljanja i koriscenje prirodnih resursa (rudarstvo, energetika, seobrecaj, pomorstvo, vodoprivreda, poljoprivreda, sumerstvo, lovstvo, ribarstvo, turizam i drugim djelatnostima koje mogu imati uticaja na prirodu), streteski planovi razvoja i programi moraju da sedrže smjernice i uslove zastite prirode.</p> <p>Prije pocetka izrade dokumenata iz stava 1 ovog clana nosilac pripremnih poslova na izradi i/ili donosenju dokumenata duzan je da od organa uprave pribavi akt o uslovima i smjernicama zastite prirode. Akt iz stava 2 ovog clana izdaje se na osnovu zahtjeva koji sadži:</p> <ul style="list-style-type: none"> - podatke o lokaciji i prostornom obuhvatu sa odgovarajucim kartografskim i grafičkim prikazima u pisanoj i elektronskoj formi; - kratak opis ciljeva izrade dokumenta i planirane aktivnosti; - vremenski period za koji se dokument donosi. <p>Zakon o zastiti prirode, cl. 18 st. 5</p> <p>Ukoliko organ uprave u postupku izdavanja uslova i smjernica zestite prirode utvrdi da ne postoje podaci i dokumentacija na osnovu koje se mogu izdati smjernice i uslovi zestite za odgovorejuce podruje, organ uprave ce obezbijediti podatke i dokumentaciju na osnovu istraživanja na terenu o trosku podnosioca zahtjeva.</p>	<p>Daje se tumačenje Pitanje se odnosi na naručioca.</p>
9	<p>Primjedbe stanovnika sela Ljeske</p> <p>Se protive odvodjenju Ljestanice iz korita cijevima do novog ili postojeceg masinskog postrojenja oko .5 km udaljenog od mjesta gdje se planira vodozahvat. Jednoglasan stav stanovnika je da ne dozvoli odvodjenje rijeke ni po koju cijenu, jer sve prednosti koje nudi buduca mini elektrana su u sjenci stete koja bi se pricinila rieci, selu i zivotnoj sredini. Predlazemo da se dogovorimo oko izgradnje mini eketrane na rijeckom toku nizvodno od najljepseg dijela rijeke. Predlazemo da se izgradi fabrika za flasiranje vode, ribnjak, restoran, turisticke staze i kamp odmaralista sto bi donijelo visestruku korist selu, opstini i siroj zajednici. Ukoliko investitor i izvodjac radova odluce bez nase saglasnosti branicemo i sigurni smo, odbraniti rijeku svim dozvoljenim sredstvima. Povezanost gradjana sa ovom rijekom datira duboko u prošlost kada su brojne vodenice odrzavale u zivotu stanovnike sela i sireg okruzenja. Odvodjenjem rijeke cijevima, sigurno bi presusili svi izvori sa obje strane rijeke. Prema skici dio cjevovoda prolazi kroz staro groblje, za koje se trudi da je Turško: o cemu je informisan predsjednik Islamske vjerske zajednice u Bijelom Polju. Na kraju apelujemo na sekretariat za uredjenje prostora da</p>	<p>Daje se tumačenje Izgradnja mHE ne isključuje mogućnost izgradnje navedenih sadržaja ali oni nisu predmet plana.</p> <p><input type="checkbox"/> Obaveza Investitora prilikom rada mHE je ekološki prihvatljiv proticaj površinskih voda odnosno QEPP =132 l/s</p> <p><input type="checkbox"/> Obaveza Investitora da obezbijedi QEPP =132 l/s prestaje kada mHE ne radi, gdje ukupan protok sa izvora ide u korito rijeke Lještanice, a kao što se pokazalo i Hidrološkom studijom on dolazi i do 80 l/s. Vremenski period u padu izdašnosti izvora do njenog biološkog minimum od 80 l/s i vrijeme perioda povećanja izdašnosti izvora na QEPP + Qteh = 232l/s, pri čemu je Qteh = 100 l/s je periodu kome Investitor ne može vršiti eksploataciju vodnog potencijala. Zavisno od godine i izdašnosti izvora taj period traje u rasponu od 1 do 3 mjeseca.</p> <p>Cjevovod se vodi trasom puta i ne zadire u proctor starog groblja.</p>

	odustane od saglasnosti za odvodjenje rijeke cijevima i na taj nacin sacuva prirodnu ravnotezu. Stanovnici sela Ljeske ne dozvoljavaju da rijeka Ljestanica bude kolateralna steta mini elektrane "Vrelo" koja je nerentabilna, jer skoro pola godine ne radi zbog malog proticaja.	
10	<p>Damjanovic Milanka, Damjanovic Stojanka, Damjanovic Milivoje, Damjanovic Blaza i dr.</p> <p>Protivmo se izgradnji mHE na rijeci Ljestanica. Izgradnjom ove mHE rijeka Ljestanica bi se cijevima odvela mimo njenog prirodnog toka. Mi imamo generalne primjedbe uopste na plan, jer se protivimo da se na rijeci Ljestanici uopste ista planira. Planirano je da sa izvora uzme voda i vodi cjevovodom 4 km a rijeka ostaje suva, a na istoj ima vodenica, u susnorn periodu ne bi mogla da radi, izvori koju se nalaze u neposrednoj blizini i koji bi presusili, veliki broj jazova kojima se navodnjavaju okolne parcele. Protivimo se tome da Ljestanica bude kolateralna zrtva vec sagradene mHE Vrelo. Na ovoj rijeci postoji vise vodenica, veoma bogat biljni i zivotinjski svijet, najbolje pastrmke, i dr. Izgradnjom ove mHe sve bi to bilo uništeno.</p> <p>Oko izrade ovog planskog dokumenta niko nije konsultovao gradane sela</p> <p>Ljeske iako se tamo nalaze nasra imanja, a sami cjevovod ide preko imanja mjestana. Izradom ovog planskog dokumenta i samom izgradnjom ove elektrane usli ste u privatne posjede i ugrozili nase ustavno pravo na privatnu svojinu. Izgradnjom ove elektrane otimate nam imanja sto mi sigurno necerno dozvoliti. Branicern nasra imanja svim raspolozivim sredstvima.</p>	<p>Daje se tumačenje Izgradnja mHE ne isključuje mogućnost izgradnje navedenih sadržaja ali oni nisu predmet plana.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Obaveza Investitora prilikom rada mHE je ekološki prihvatljiv proticaj površinskih voda odnosno QEPP =132 l/s <input type="checkbox"/> Obaveza Investitora da obezbijedi QEPP =132 l/s prestaje kada mHE ne radi, gdje ukupan protok sa izvora ide u korito rijeke Lještanice, a kao što se pokazalo i Hidrološkom studijom on dolazi i do 80 l/s. Vremenski period u padu izdašnosti izvora do njenog biološkog minimum od 80 l/s i vrijeme perioda povećanja izdašnosti izvora na QEPP + Qteh = 232l/s, pri čemu je Qteh = 100 l/s je periodu kome Investitor ne može vršiti eksplotaciju vodnog potencijala. Zavisno od godine i izdašnosti izvora taj period traje u rasponu od 1 do 3 mjeseca. <p>Cjevovod najvećim dijelom ide trasom saobraćajnice.</p>